

05
Co: 01, 02, 03, 04,
PN



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.
Brčko distrikt BiH

ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

Broj predmeta: 02.06/1-05098/13
Broj akta: 02.06/1-33-GM-005
Brčko, 24.06.2013. godine

Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORMA
ZA ELEKTRICNO ENERGIJE I
TUZLA

Босна и Херцеговина
ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА
ЗА ЕЛЕКТРИЧНО ЕНЕРГИЈЕ
ТУЗЛА

28.06.2013
OF-28-12-186-4/13

Državna regulatorna komisija
M.Jovanovića br.4,
75000, Tuzla
BiH

PREDMET: Dostava podataka

Poštovani,

U prilogu dopisa Vam dostavljamo na odobranje potpisanu Odluku o izmjenama i dopunama opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom Brčko distrikta BiH i revidirani finansijski izvještaj za 2012. godinu.

S poštovanjem,

Šef RJ Elektro distribucija

Armin Drapić, dipl.inž.el.

Po ovlaštenju direktora:
Pomoćnik direktora za logistiku

Mr.Sc. Majazudin Vehabović

Dostavljeno:

- 1. Naslovu
- 2. Evidencija
- 3. Arhiv



Studentska br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005
За физичка лица раџун број: 5656014200000385,
код Бобар банка а.д. Бијелина
За правна лица и буџетске кориснике
раџун број: 5520251515346612,
код Нуро Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука

ID: 4600244130005
Жиро раџун: 5656014200000385
код Бобар банка а.д. Бијелина
За правна лица и буџетске кориснике
раџун број: 5520251515346612
код Нуро Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука



JP "Komunalno Brčko" d.o.o.
Brčko distrikt BiH

ЈП "Комунално Брчко" д.о.о.
Брчко дистрикт БиХ

Broj predmeta: 01-07073/13
Broj akta: 02.07/1-03-KC-025
Brčko, 17.06.2013

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Brčko Distriktu, Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 15/06, 5/07, 19/07, 1/08 i 24/08), a, u vezi sa članom 107a. Zakona o električnoj energiji („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 36/04, 28/07 i 61/10), članom 7a. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“, d.o.o. Brčko distrikt BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 20/07, 21/07, 24/08, 33/09 i 08/11) i člana 31. tačka d) Poslovnika o radu Upravnog odbora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikta BiH, Upravni odbor Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“, d.o.o. Brčko distrikt BiH na 18. redovnoj sjednici održanoj 17.06.2013. godine usvojio je

O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPŠTIH USLOVA ZA ISPORUKU I SNABDJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 1.

U Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 06/12) (u daljem tekstu: Opšti uslovi) u članu 4. poslije definicije "viša sila" dodaje se definicija "vršna snaga" koja glasi:

"vršna snaga" je maksimalna izmjerena srednja vrijednost aktivne snage u 15-minutnom mjernom intervalu u toku obračunskog perioda koju krajnji kupac preuzima iz mreže.

U istom članu definicija **"korisnik mreže"** mijenja se tako da se iza riječi „krajnji kupci“ dodaje riječ „, vlasnici priključka“

U istom članu definicija **"kupci iz kategorije domaćinstva"** mijenja se tako da se iza riječi „liftove i zajedničke tv uređaje“, dopunjuje riječima "vjerski objekti i objekti za smještaj sveštenih lica i kancelarije udruženja hendikepiranih lica"

U istom članu definicija "mjerno mjesto" mijenja se i glasi:

"mjerno mjesto" označava mjesto na kojem se mjernim uređajima mjeri količina električne energije i/ili snage koju korisnik mreže preuzima i/ili isporučuje u mrežu, ili je koristi za potrebe vlastitog proizvodnog postrojenja ili za druge namjene.

U istom članu, definicija **"mjesto priključenja"** mijenja se i glasi:

"mjesto priključenja" predstavlja mjesto u kojem se priključak spaja na distributivnu mrežu. U čitavom tekstu Opštih uslova riječi: "mjesto u kojem se priključak spaja na distributivnu mrežu" se zamjenjuju riječima: **"mjesto priključenja"** u odgovarajućem padežu.

Studentiška br. 13, 75100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PIB: 600244130005

Žiro račun: 565601420000385

Comer banka a.d. Banja Luka

Žiro račun broj: 5520251515346612

Hipo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka

Управније бр. 13, 75100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-пошта: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PIB: 600244130005

Жиро рачун: 565601420000385

Comer banka a.d. Банја Лука

Жиро рачун број: 5520251515346612

Ипо Алпе-Адрија Банк а.д. Банја Лука

U istom članu, dodaje se definicija "tačka napajanja" i glasi:

"tačka napajanja" predstavlja mjesto u kojem se završava priključak a počinje elektroenergetski objekat krajnjeg kupca ili proizvođača.

U istom članu, poslije definicije "novi krajnji kupac" dodaje se definicija "obaveza javne usluge" koja glasi:

"obaveza javne usluge" označava obavezu energetske subjekata da se određene energetske djelatnosti obavljaju kao javna usluga koja je dostupna svim kupcima i energetskim subjektima na određenom području po propisanim cijenama i prema regulisanim uslovima pristupa i korišćenja usluge, uvažavajući sigurnost, uključujući i sigurnost snabdijevanja, redovnost i kvalitet usluge, efikasnost korišćenja energije, zaštitu okoline i sprečavanje klimatskih promjena, a koja se obavlja prema načelima javnost rada i uz nadzor tijela određenih zakonom;

U istom članu, definicija "prikjučna snaga" mijenja se i glasi:

"priključna snaga" označava nominalnu snagu priključka krajnjeg kupca koja se određuje na osnovu nominalne jačine struje glavnog instalacionog osigurača ili podešene struje uređaja za ograničenje opterećenja, nazivnog napona napajanja i dozvoljenog faktora snage kod krajnjih kupaca kod kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem, odnosno označava odobrenu vršnu snagu kod krajnjih kupaca kojima se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem.

Član 2.

U članu 9. tačka g) mijenja se i glasi:

"očitivati brojila električne energije korisnika mreže, te podatke u vezi sa mjerenjem pohranjivati i ažurirati".

Član 3.

U članu 13. stav (2) mijenja se i glasi:

"Na zahtjev organa uprave nadležnog za izdavanje lokacijskih uslova distributer izdaje odgovarajuće saglasnosti".

Član 4.

Naziv člana 16. mijenja se i glasi:

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte krajnjeg kupca kategorija domaćinstva

Član 5.

U članu 25. stav (1) tačka f) mijenja se i glasi: "načinu priključenja".

Član 6.

U članu 35. u stavu (1) poslije tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi: "tačku napajanja", Postojeće tačke, poslije tačke d) se pomjeraju za jedno slovo unaprijed po odgovarajućem redoslijedu.

Član 7.

U članu 36. u stavu (1) poslije riječi: "nominalne" dodaje se riječ: "jačine". U istom članu stav (2) i (3) se mijenjaju i glase:

(2) Kod krajnjeg kupca iz kategorije ostala potrošnja na niskom naponu kojem je odobren trofazni priključak

Studentska bz. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 218 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PIB: 600244130005
Žiro račun: 5656014200000385

Bobar banka a.d. Bježenica
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka

Студентска бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 218 118
Е-пошта: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ИД: 4600244130005 / ПИБ: 600244130005
Његово рачуно: 5656014200000385

Бобар Банка а.д. Бјеженица
Његово рачуно број: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Банја Лука

sa priključnom snagom većom od 41,5 kW (struja glavnih osigurača 63 A), obavezna je ugradnja opreme za mjerenje vršne snage.

(3) Krajnjem kupcu iz kategorije potrošnje domaćinstva može se odobriti trofazni priključak sa priključnom snagom maksimalno 41,5 kW (struja glavnih osigurača 63 A), odnosno jednofazni priključak sa priključnom snagom maksimalno 11 kW (struja glavnih osigurača 50A), osim krajnjem kupcu kojem je tarifnim sistemom omogućeno da mu se potrošnja električne energije obračunava po tarifnim stavovima za kategoriju potrošnje domaćinstava, a koji po namjeni potrošnje ne pripada ovoj kategoriji.

Stav (5) mijenja se i glasi:

Distributer može, u slučaju iz stava (4) ovog člana, ograničiti vrijednost priključne snage krajnjem kupcu iz kategorije domaćinstva na vrijednost ne manju od:

- 5,5 kW (struja glavnih osigurača 25 A) za jednofazni priključak,

- 16,4 kW (struja glavnih osigurača 25 A) za trofazni priključak.

Član 8.

U članu 38. u stavu (1) i (2) riječi: "Krajnji kupac/investitor", zamjenjuju se riječima: "Korisnik mreže".

U istom članu u stavu (3) riječi: "Krajnji kupac", zamjenjuje se riječima: "Korisnik mreže".

Član 9.

U naslovu člana 40, kao i u čitavom tekstu ovoga člana riječi: "krajnji kupac" se zamjenjuje riječima: korisnik mreže" u odgovarajućem padežu.

Član 10.

U članu 41. riječi: "krajnji kupac" ili "krajnji kupac/proizvođač" se zamjenjuju riječima: "korisnik mreže" u odgovarajućem padežu.

Član 11.

U članu 45. poslije stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"Distributer može da odbije zaključenje novog ugovora o pristupu sa korisnikom mreže koji mu nije izmirio potraživanja po osnovu drugog ugovora o pristupu ili po osnovu ugovora o pristupu koji je prestao važiti".

Dosadašnji stavovi (7), (8) i (9) postaju stavovi (8), (9) i (10).

Član 12.

U članu 47. u stavu (1) poslije tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"isključenja objekta korisnika mreže sa distributivne mreže u periodu dužem od pet godina."

Postojeća tačka f) postaje tačka g).

Član 13.

Član 48. briše se, a ostali članovi se pomjeraju za jedan broj unazad.

Član 14.

U članu 49. stav (1) mijenja se i glasi:

Studentska br. 13. 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunizirno.ba / www.komunizirno.ba
ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005
Žiro račun: 5666014200000385
Borba: banka a.d. Beograd
Žiro račun broj: 5520251515348612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka

Организационо бр. 13. 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-пошта: info@komunizirno.ba / www.komunizirno.ba
ИД: 4600244130005 / ПДВ: 600244130005
Жиро рачун: 5666014200000385
Борба: банка а.д. Београд
Жиро рачун број: 5520251515348612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Банја Лука

"Snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom i kvalifikovanih kupaca koji imaju pravo da se snabdijevaju u sistemu obaveze javne usluge, uključujući i univerzalnu uslugu u skladu sa propisima, na određenom području vrši snabdjevač kome je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom."

U istom članu u stavu (2) dodaje se tačka (b) koja glasi:

(b) dodijeljeni snabdjevač za Brčko distrikt BiH.

Član 15.

U članu 53. u stavu (1) poslije tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"Isključenja objekta krajnjeg kupca sa distributivne mreže u periodu dužem od pet godina."
Postojeća tačka f) postaje tačka g).

U istom članu stav (4) mijenja se i glasi:

"Na osnovu podataka o očitavanju brojila iz stava (3) ovoga člana, krajnjem kupcu koji je predao objekat ne mogu se obračunavati obaveze na tom mjernom mjestu."

Član 16.

U članu 54. postojeći stav postaje stav (1) a dodaju se novi stavovi (2) i(3) koji glase:

(2) "Snabdjevač tarifnih kupaca može da odbije zaključenje novog ugovora o snabdijevanju u slučaju promjene vlasništva nad objektom sa mjernim mjestom na kojem postoji dug za utrošenu električnu energiju prethodnog vlasnika objekta, izuzev ako novi vlasnik prihvata obavezu izmirenja istog.

(3) "Snabdjevač tarifnih kupaca ne može da odbije zaključenje novog ugovora o snabdijevanju u slučaju kada je mjerno mjesto krajnjeg kupca isključeno sa elektroenergetske mreže duže od pet godina a za koje je izdata nova elektroenergetska saglasnost."

Član 17.

U članu 65. u stavu (6) poslije riječi: "informisati krajnje kupce" dodaju se riječi: "i njihove snabdjevače."

Član 18.

U članu 70. dodaje se novi stav (1) koji glasi:

"Na mjernom mjestu se, odgovarajućim mjernim uređajem, mjeri :

- a) isporučena i preuzeta električna energija i snaga,
- b) proizvedena električna energija na generatoru,
- v) utrošena električna energija za vlastitu potrošnju isključivo za potrebe rada proizvodnog postrojenja ili
- g) utrošena električna energija za vlastite potrebe za druge namjene."

Dosadašnji stav (1) postaje stav (2) koji se mijenja i glasi:

Službenica br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba
ID: 4800244130005 / PDV: 600244130005
Žiro račun: 5656014200000386
Bošar banka a.d. Brijuni
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka

Службеница бр. 13, 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-пошта: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba
ЈД: 4800244130005 / ПДВ: 600244130005
Жиро рачун: 5656014200000386
Босар банка а.д. Бријуни
Жиро рачун број: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Банја Лука

"Mjerni uređaj na kojem se mjeri električna energija predata/preuzeta u/iz mreže predstavlja primopredajno mjesto i ujedno mjesto razgraničenja osnovnih sredstava distributera i korisnika mreže i mjesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu/preuzetu električnu energiju između distributera i korisnika mreže, ukoliko elektroenergetskom saglasnošću ili ugovorom o priključenju nije drugačije određeno".

Dosadašnji stavovi (2), (3), (4), (5) i (6) postaju stavovi (3), (4), (5), (6) i (7). Poslije stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:

"Za izmješteno mjerno mjesto distributer ima obavezu da krajnjem kupcu, na njegov zahtjev, omogući informaciju o potrošnji električne energije na dnevnom nivou ili omogući vizuelni uvid u stanje na mjernom uređaju potrošnje, te obezbijedi kvalitetnu informaciju o terminima za korišćenje električne energije po višim i nižim sezonskim/dnevnim tarifnim stavovima."

Dosadašnji stav (7) postaje stav (9).

Član 19.

U članu 89. stav (4) mijenja se i glasi:

"Snabdjevač vrši korekciju obračuna za period koji ne može biti duži od dvije godine od dana otklanjanja greške u obračunu u slučaju da se utvrdi da je krajnji kupac pogrešno svrstan u kategoriju potrošnje/tarifnu grupu ili su mu primjenjivani pogrešni tarifni stavovi ili se primjenjivala pogrešna vrijednost konstante mjernog sloga prilikom obračuna."

Član 20.

U članu 90. u stavu (1) u tački a) na početku ove tačke ispred riječi: "priključenja objekata na distributivnu" dodaje se riječ: "samovoljnog".

Član 21.

U članu (92) stav (1) tačka a) podtačka 1) mijenja se i glasi:

"najvećoj izmjerenoj vršnoj snazi u periodu od godinu dana prije nastupanja utvrđenog perioda neovlašćene potrošnje ili".

U stavu (1) tačka a) podtačka 3) mijenja se i glasi:

"ukupno instalisanoj snazi trošila za krajnjeg kupca u slučaju neovlašćene potrošnje iz člana 90. stav (1) tačka a) ovih Opštih uslova."

U stavu (2) tačka a) mijenja se i glasi:

"obračunska snaga se dobije:

1) množenjem nazivnog dozvoljenog strujnog opterećenja provodnika preko koga je izvršena neovlašćena potrošnja, sa nominalnim naponom, ukoliko je neovlašćena potrošnja izvršena ispred osigurača,

2) množenjem manje vrijednosti nominalne struje glavnog osigurača ili uređaja za ograničenje snage ili dozvoljenog strujnog opterećenja provodnika preko koga je izvršena neovlašćena potrošnja, sa nominalnim naponom, ukoliko je neovlašćena potrošnja izvršena iza osigurača, a prije mjernog uređaja,

3) množenjem manje vrijednosti nominalne struje glavnog osigurača ili uređaja za ograničenje snage ili dozvoljenog strujnog opterećenja priključnog voda, sa nominalnim naponom, ukoliko je neovlašćena potrošnja izvršena na mjernom uređaju,

Studentska b. 23, 75100 Brijuni distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunisto.ba / www.komunisto.ba

ID: 4600244130005 / PIB: 600244130005
Žiro račun: 565501420000385

Banka banka a.d. Brijuni
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Brijuni Luka

Студентска бр. 23, 75100 Бријуни дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-пошта: info@komunisto.ba / www.komunisto.ba

ИД: 4600244130005 / ПИБ: 600244130005
Жиро рачун: 565501420000385

Банка банка а.д. Бријуни
Жиро рачун број: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Brijuni Luka

4) množenjem nazivnog dozvoljenog strujnog opterećenja provodnika preko koga je izvršena neovlašćena potrošnja, sa nominalnim naponom u slučaju neovlašćene potrošnje iz člana 90. stav (1) tačka a) Opštih uslova."

Član 22.

U članu 93. stav (7) mijenja se i glasi:

"U slučaju neovlašćene potrošnje iz člana 92. stav (2) tačka a) podtačka 3) koja je izvršena na mjernom uređaju, iznos naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju se umanjuje za količine električne energije registrovane na mjernom mjestu za period za koji se vrši obračun neovlašćene potrošnje."

Član 23.

U članu 96. u stavu (2) poslije tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi: "snabdjevače, putem faksa ili elektronske pošte."

Član 24.

U članu 97. stav (2) mijenja se i glasi:

"U slučaju nastupanja okolnosti iz stava (1) distributer je dužan bez odlaganja informisati proizvođače, krajnje kupce i njihove snabdjevače o očekivanom vremenu trajanja prekida isporuke, te nakon prestanka okolnosti obavijestiti snabdjevače o ukupnom trajanju prekida isporuke."

Član 25.

Naziv člana 115. mijenja se i glasi:

"Dodjeljivanje priključne snage krajnjim kupcima za koje ne postoje podaci o priključnoj snazi".

Član 115. mijenja se i glasi:

"(1) Postojećim krajnjim kupcima kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem vršne snage a za koje distributer ne raspolaže podacima o priključnoj snazi određenoj na osnovu nominalne struje glavnog instalacionog osigurača ili podešene struje uređaja za ograničenje opterećenja u smislu odredbi ovih opštih uslova, distributer će utvrditi priključnu snagu, posle izvršenog detaljnog pregleda mjernog mjesta i sačinjavanja zapisnika, radi utvrđivanja tehničkih mogućnosti unutrašnjeg priključka, na sljedeći način:

a) za krajnje kupce iz kategorije domaćinstva:

1. Kod kupaca kod kojih nije dostupna elektroenergetska saglasnost a nema podataka o priključnoj snazi:

-Trofazni priključak :

Dodjeljuje se $P_p=23$ kW (struja glavnih osigurača 35 A)

-Jednofazni priključak :

Dodjeljuje se $P_p=7,7$ kW (struja glavnih osigurača 35 A)

2. Kod kupaca kod kojih je dostupna elektroenergetska saglasnost a nema podataka o priključnoj snazi:

Studentska b. 13, 76100 Brno distribut BH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4500244130005 / PIB: 600244130005
Žiro račun: 5656014200006385

Bobar banka a.d. Srijepina
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Borina Luka

Grigorijeva Op. 13, 76100 Brno distribut BH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4500244130005 / PIB: 600244130005
Žiro račun: 5656014200006385

Bobar banka a.d. Srijepina
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Borina Luka

-Trofazni priključak :

Za $P_v \leq 14$ kW dodjeljuje se $P_p=23$ kW (struja glavnih osigurača 35 A),
Za $P_v > 14$ kW dodjeljuje se $P_p=32,9$ kW (struja glavnih osigurača 50 A)

-Jednofazni priključak :

Za $P_v \leq 5$ kW dodjeljuje se $P_p=7,7$ kW (struja glavnih osigurača 35 A)
Za $P_v > 5$ kW dodjeljuje se $P_p=11$ kW (struja glavnih osigurača 50 A)

b) za krajnje kupce iz kategorije ostala potrošnja kod kojih se ne mjeri vršna snaga:

1. Kod kupaca kod kojih nije dostupna elektroenergetska saglasnost a nema podataka o priključnoj snazi:

-Trofazni priključak :

Dodjeljuje se $P_p=16,4$ kW (struja glavnih osigurača 25 A), ako je priključak izveden direktnim mjerenjem..

Dodjeljuje se $P_p=23$ kW (struja glavnih osigurača 35 A), za kupce koji imaju mjerenje izvedeno poluindirektnim brojlom.

-Jednofazni priključak:

Dodjeljuje se $P_p=7,7$ kW (struja glavnih osigurača 35 A)

2. Kod kupaca kod kojih je dostupna elektroenergetska saglasnost a nema podataka o priključnoj snazi:

-Trofazni priključak :

Za $P_v \leq 2$ kW dodjeljuje se $P_p=13,1$ kW (struja glavnih osigurača 20 A)
Za $2 < P_v \leq 5$ kW dodjeljuje se $P_p=16,4$ kW (struja glavnih osigurača 25 A)
Za $5 < P_v \leq 10$ kW dodjeljuje se $P_p=23$ kW (struja glavnih osigurača 35 A)
Za $P_v > 10$ kW dodjeljuje se $P_p=32,9$ kW (struja glavnih osigurača 50 A)

-Jednofazni priključak:

Za $P_v \leq 2$ kW dodjeljuje se $P_p=5,4$ kW (struja glavnih osigurača 25 A)
Za $2 < P_v \leq 5$ kW dodjeljuje se $P_p=7,7$ kW (struja glavnih osigurača 35 A)

Kod svih kupaca kod kojih se priključna snaga dodjeljuje prema stavu (1) ovog člana potrebno je da dodijeljena priključna snaga bude u skladu sa tehničkim karakteristikama postojećeg priključnog voda. Ukoliko ovaj uslov nije zadovoljen, dodjelit će se manja priključna snaga koja će biti u skladu sa tehničkim karakteristikama postojećeg priključnog voda.

(2) Postojećim krajnjim kupcima kojima se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem vršne snage za koje distributer ne raspolaže podacima o priključnoj snazi a koja označava odobrenu vršnu snagu u smislu odredbi ovih opštih uslova, distributer određuje vrijednost priključne snage na osnovu maksimalno izmjerene, odnosno obračunate snage prema podacima iz energetske kartice kupca u posljednjih pet godina.

(3) Postojećim krajnjim kupcima iz kategorije javna rasvjeta, vrijednost priključne snage određuje se prema zatečenom izvedenom stanju priključka na osnovu nominalne jačine struje glavnog instalacionog osigurača.

(4) Nakon uređenja priključka u skladu sa stavom (1), (2) i (3) ovog člana, distributer je dužan da evidentira dodijeljenu vrijednost priključne snage i ostalih parametara priključka u svojim bazama

Studentska b. 13. 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba
ID: 4500244130005 / PIB: 600244130005
Žiro račun: 5656014200000385
Botas izdaje a.d. Bijeljina
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka

Студентска бр. 13. 76100 Брчко дистрикт БиХ
Тел.: +387 49 217 255, Факс: +387 49 216 118
Е-пошта: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba
ИД: 4500244130005 / ПИБ: 600244130005
Жиро рачун: 5656014200000385
Ботас издаје а.д. Бијељина
Жиро рачун број: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Банја Лука

podataka, te izradi deklaraciju o priključku i dostavi je krajnjem kupcu.

(5) Sve radnje iz stava (1), (2) i (3) ovog člana distributer obavlja bez naknade.

(6) Podaci o priključnoj snazi dodijeljeni u skladu sa stavom (1), (2) ili (3) ovoga člana smatraju se relevantnim u smislu primjene ovih opštih uslova.

(7) Distributer ograničava priključnu snagu za krajnje kupce na način propisan u stavu (1), (2), (3) ovog člana.


(8) Krajnji kupci kojima je dodijeljena priključna snaga u skladu sa stavovima (1), (2), (3), mogu zatražiti povećanje priključne snage u skladu sa svojim energetske potrebama, i odredbama ovih Opštih uslova, uz obavezu plaćanja naknade za razliku iznosa povećanja priključne snage, kao i obezbjeđenja tehničkih uslova ukoliko postojeći priključak nije adekvatan.

(9) Distributer je dužan prethodno na prikladan način informisati postojeće krajnje kupce o svim bitnim činjenicama za primjenu ovog člana.

(10) Distributer je dužan izdati elektroenergetske saglasnosti krajnjim kupcima iz stava (1), (2), (3) ovog člana u sljedećim rokovima: krajnjim kupcima kojima se obračunska snaga utvrđuje mjerenjem i javna rasvjeta bez odlaganja, krajnjim kupcima iz kategorije ostala potrošnja na niskom naponu kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem - najkasnije do 30. 06. 2014. godine, i krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva - najkasnije do 30. 06. 2016. godine.

Član 26.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" a nakon predhodno dobijenog odobrenja Državne regulatorne komisije za električnu energiju.



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Petar Domic, dipl. oec

Službeni list br. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PDV: 600244130005
Žiro računa: 5656014200000388

Bobar banka a.d. Bjelečko
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Barča Luka

Crjepčanska op. 13, 76100 Brčko distrikt BiH
Tel.: +387 49 217 255, Fax: +387 49 216 118
E-mail: info@komunalno.ba / www.komunalno.ba

ID: 4600244130005 / PIB: 600244130005
Žiro račun broj: 5656014200000388

Bobar banka a.d. Bjelečko
Žiro račun broj: 5520251515346612
Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Barča Luka